

Tabus and practices in connection with the ~~34~~³⁵ pop.
Transvaal. Soorga.

s387

K24/
AM 977

K24/ 7

D. E. Kamela.

1
35

1.

[1b]

Swiyila

Va-Tonga, va nga la'va hi velekeke, lava ku hanya ka vona - ku famba ku vulavula na ku hanya loku hi nga na kona, hi nga siyeriwa hi vona, a va ri na mikhova ne milawu ne swiyela na le'swi a swi vuriwa kuri swa hlola. Kambe mikhova a yi pfuna ku sivela - a yi pfuna ku sivela leswaku le'swo biha swi nga tshuki swi va karata; "Swiyila" na swona a swi sivela le'swaku munhu a nga tshuki a ntshunsekela ra makumu e ku endla le'swi a swi navelaka, kambe u fanele ku siveriwa e ku naveleni ka yena hi ku vekeriba swiyila le'swi nga ta nwii tshimbisa ku endla swilo swe'swo hikuva hambi a lo endla le'swi yilaka e sihundleni o ta tiviwa, hikuva i nanga kumbe hosi ya tiko le'yi kotaka ku suse swiyila swa kona.

2. Mikhova yinwana ya swona swiyila a yi bihile, le'swo, loko u yi vula, a yi endla le'swaku misisi ya munhu ya le thavathaveni yi pfanga yo yima hi ku tshava.

A ndyangu wa Va-Tonga. Ndyangu ku vuriwa laha ku tamaka tatani na manani na vana. Hambi hi nga vona swe'swi, ku ri ni tinsaka le'to tala-tala ta mindyangu, lowu kulu ka tona hi wolowo wu nga hlayiwa e ku sunguleni.

A ndyangu, tatana a nga tshuki a teka nwana wa yena wa wanhwana ku va nsati wa yena; nwana wa sinuna a nga tshuki a teka mana wa yena kumbe makwa yena; na vona vamakwavu va nga tshuki va tekana hi sivona- swa yila. Loko va nga tshuka va endlile swe'swo tekana, va ta humelela hi khombo le'ri kulu -

3. va ta fa, kumbe va ta hundzuka, vana va vona, swiphukuphuku. Loko ku tiviwa le'swaku unwana munhu u tekile makwavo, kanwe - kanwe nanga yi fanele ku vitaniwa yi ta va lunghisa, hi ku va nyika sivindzi va sekelana hi meno.

Loko makwavu wa sinuna a nyenyiwa yena nanga a a nwii tshungula hi ku tlhavela djaha leri simanga a makatleni.

Wansati loko a tikile a mutini, a nga tshuki a nwa mati ya le nghotsheni a nga ranganga hi ku ya bakanyela switsanana a hansi

a halaka, loko a nga ſwi endlangi, nwana la'nga khwirini u ta va dabadaba.

A nga tshuki la' tikeke, a tshama a khondlile mavoko e mahlweni ka mindhumbi ya yena, nwana a nga ta velekiwa ſi ri ſigono.

- Wansati a nga tshuki a veleka nwana la' sungulaka hi mulenge 4. a huma, nwana yaloye wa hlola, o ta dlaya vanhu va tiko o fanele ku dlawa kanwe.

Manana a nga veleki mahahla, ya hlola ku fa ka vanhu, na vona a va pfumeleriwe ku hanya.

Loko nwana a ri k kari a kula a ha ri nthanana mana wa yena a nga thuki a vulavula na lava a va ri ſighangu ſwa kwe, nwana a nga fa.

Nwa o fanelo ku ranga hi meno ya le hansi ya mila, ya le henhla a ta hundula nwana dangameno, loko a nghena laha ku nga na muwabyi, wa fa ſwikanwe.

Ku dlawa ka vana valavo va mišaka yaleyo yi nga hlayiwa ku endliwa hi vakhegulu, va virisa mati kutani va teka vulongo va byi ndzovetela e nonweni wa nwana va tshela nwana wa kona a fa.

5. Wansati loko a humeriwe k hi khwiri, nwana wa kona u hoſiwa e khuwanini ku tlhela ku boſiwa khuwana e hansi kutani ri ya khubumetiwa e nambyeni kumbe a ſitsevatseveni laha ku tshamaka ku ri kari ku tsakama, va nga tshuki va nwi lahla laha ku omeke.

Muferiwa kumbe ntſwedyana a nga pfumeleriwe ku hlamba mmiri wa kwe, kumbe ku ambala le' ſwo saseka a tibombisa, kambe u fanele ku tshama a torile tsumane, ku fikela loko nanga yi ta tlhela yi nwi lulamisa. Va ri a nga ta dlaya vavanuna loko a etlela na vona - wa "hisa", na kona a nga pfumeleriwe ku ſinga vana va vanwana, na ſwukudya a nga ſweki.

- Muri wo susa ſwiyila ſwa nsati k loyi i phungula. Ku oſiwa maribye marharhu kumbe mune a ndzilweni ku tſeleriwa mbita e hansi, le'yi teleke hi mati la' titimelaka. Ku lava sangu ri biyiwa wansati a enghenisiwile e ndzeni ka nšaňa wa kona; maribye a tekiwa hi rinwe - rinwe, a hoſiwa a ndzeni ka mbita.

Wansati u ta huma nyuku a dzuka nyuku ſwinene, kutani ndhaku a tlhaveriwa mmiri yo susa makhuma ya kwe, se u bhasisiwile, x u tengile, a nga tlhela a hlangana na nuna wa yena.

Loko nwana a hanyile u fanele ku thyiwa vito. Ri fanele ku va vito leri vakokwa wa nwana a va ri naro. Nwana u langutisiwa a ri x unwana wa lava a va file, kutani a g nga tlhela a vuya hi ndlela ya vunwana. Nwana wa mativula u langutiwa ku va yena mudyandzaka ya tata wa yena. Loko tata wa kwe a ri hosi, na yena

7. nwana u ta va yona, loko mukhalabye a ta x va a file.

Tinguvu leti a x ambeſiwaka tona u ambeſiwa ta ſisati loko a ri wanuna, va tſhava leſwaku a nga ta dlawa hi vavanuna a nga vi hosi. Nwana loyi na kona u hlongoriwa tſwinwe ne mana wa yena, a va pfumeleriwe kutshama laha tatana a nga kona, va hlongoriwa ku fana na loko munhu a hlongola mbyana.

Nwana wa hosi u fanele ku yimba hi yena a nga va wo sungula ku yimbisiwa loko tintangha ba yena ti wela. A ſwi laveki ku ri a tshama a ri ſuvuru. Loko a nga yimbanga o hava rito, a nga yingisiwi hi munhu i rabyana. Ku yimba ka khale a ku teka kumbe tinhweti tirharhu. Vafana a va tshama nhoveni, va nga ambalanga ntſhumu, va nga funengeri ntſhumu. Murundzu wu endliwa hi tinhweti ta vuſika. April, May na June. Nkumba wa vona i ndzilo

8. lo'wu tshweriwaka e sungwini. Va byeriwa ku hada byanyi va luka makenya. Hi wona la'wa va funengelaka wona. Swakudya ſwa x vona i vuswa le'byi tisiwaka x hi vanhwanyana. Na vona a va funengeri ntſhumu va ambala ntsena tinguvu ta ſwitlhekutani. A va yi e makaya, va tshama kwala va ſwekaka kona, va eilela kona.

Vafana a va ſevi vuſwa bya le ngomeni, kambe va katla vuſwa ni marhimila, va pfuva ſwinwe ne makondlo lawa va rhiyaka. Va dyela e ſwitshengeleni va gwadamile hi matsolo.

Vanhwanyana la'va tisaka ſwakudya a va pfumeleriwe ku wona sungi va huwulela ve ri kule va ku: "Ha tſwhoo-oo" Midzabi yi ta hlamula yi ku: "Tſwhana nkongo wa ku, ha ſwi tiva le'ſwi ku hisaka."

Vafana va dyondzisiwa mpundzu na na madyambu milawu leyi

/va fanekaleke.....

- va fanekeleke ku yi tiva hi nhloko. Va biwa va anwisiwa mbuti
 9. ya mivele le'yi kulu. Mbuti ya kona hi leyi. Midzabi yi teka
 tinhî yi tshovelela ti ringana na ritihô ra wena le'ro leha,
 tinhî ti enghenisiwa e mavangweni ya tintihô, kutani va etlerissa
 voko hi rihlanguti ra rona, va ghembâ kwala k'henhla ka rona.
 Swi vava ngopfu sweswo, hambi mo ringeta nwina vahlayi.

Milawu le'yi va dyondzisiwaka yona hi yo rhukana, ngopfu
 vavasati; kambe na milawu yo tshava vakulukumba, na ya ku hlayisa
 tihomu na yinwana, va dyondzisiwa Milawu ya le ngomeni u nga
 yi kuma e ka vakhalabya loko u va savelela swinene kambe u ta va
 u katekile ku kuma mukhalabye la'nga ta ku hlayela yona; hikuva
 a yi pfumeleriwi ku byeriwa munhu. Ringeta, kumbe u ta va na
 dzombo, a hanti!

10. Laši dyondzisaka vafana vanhenha loko va ha ri a ngomeni
 i ku dya nyama ya munhu. Yi katsiwa na vušwa bya vona. Vafana
 loko va yile kaya a va pfumeleriwi ku vula ntshumu ſa le'swi
 endliweke e ngomeni, loko vo hlaya, va ta pfaleka ſwifuva, va
 hundzuka timbheveve.

Siku wu tshwaka, murhundzu vafana va pfušiwa wa ha ri
 mpundzu, va tshutshumela e ſidziveni ſa mati, kambe va nga
 tshuki va langutisa e ndzhaku. Vakhalabya hi vona va salaka va
 hisa sungi va kona.

Loko va humile nambyeni, va totiwa tshumanî, hikuva se va
 hlambile mhembâ leyî a va tshama va tipyitlile hi yona. Va
 fanisiwa na vatšwedyana, a va vulavuri na munhu, a va langutisi
 henhla loko va famba, kambe e hansî va ri karhi va gogondjela
 hi ſwi nhongana le'swo lala.

11. Va famba khwatsi ku fana na rimpfani hikuva ve anakanya ku
 tshikela makumu tindlela ta vufana, va enghena e ka ta ſinuna.

Va ti thya mavito la' mantšwha lawa ma nga na mihlamuselo.
 Sikombiso: "Marilele" ſwi x vula lešwaku mufana wa kona u
 rilerile vatšwari va yena lešwaku va nwi yisa a ngomeni.

Mavito lawa, u nge byeriwe wona loko u nga humesanga ſa
 ntshumu ſo k'a lula - im huku, risenga hambi yo va mbuti.

Vavasati vona hambi va nga humesa ſo alula, va vafanele ku rhanga hi ku biwa hi ſwigwamatshuku hi kona va nga ta byeriwa vito ra ſinuna.

- Vanhwanyana va Va-Tonga ngoma ya vona i ya vukhomba, vona va heta Nhweti va rilerile e ka manana wunwana. Ngoma le'yi 12. kulu hi ku petiwa e matini wa ha ri mpundzu, na vona va rhuketela vavanuna ngopfu loko va tshuka va humelela laha va nga ta va petile kona khomba.

Va dya ſwo fana na ſwa vafana, a va funengeri ntſhumu na vusiku, na vona ngoma ya vona yi endliwa na vuſika. Milawu va dyondzisiwa, ngopfu ya leſwi va nga ta etlerisa ſwona ne vanuna va vona.

Yinwana milawu ya ſitſhavu e henhla ka vakhegulu, vakhalabya, va dyondzisiwa. Mavito va ti thya la'mantswha. A aluriwa loko u lava leſwaku va ku byela wona.

Vanhwanyana la'va i tintangha ta vafana la'va humeke ngomeni. Va huha ſwinwe, na kona va teka vona loko va lava vasati.

Hi ta vona ſweſwi ku teka ka nwana wa hosi.

13. Nwana loyi, u fanekele ku laveriwa nsati e tindlwini ta vuhosi. Hambi a nga teka kunwana laha a ku randzaka, nsati yaloye a nga langutiwi tani hi loko ari nsati wa yena.

Nsati la' nga ta veleka hosi u fanele ku huma e ndlwini ya vuhosi, a tekiwa hi ſuma le'si nga humesiwa hi vanhūva tiko ra tata wa yena.

- Milawu ya ku hlomisa nsati yi nononhwa ngopfu, hi to pambula yinwana ntsena. Loko va suka a kaya, va fika laha ku nga na mahambanu ya tindlela, hlomisa ri tshama e hansi, a ri fambi, ri fanele ku aluriwa; laha ku periwaka nambu kumbe gova, raluriwa kuri ri pela; loko va fika e nyangweni ya muti wa djhaha, raluriwa kuri ri enghena; loko ri fika e ndyangu, loko ri nyekiwa n sangu ku tshama e ka rona; loko ri nyekiwa mati yo hlamba mavoko, ſwakudya kuri ri dya ku voniwa ſikandza, hikwaſwo ſweſwo ſwi hela hi ku aluriwa.

A ndlwini, nuna wa rona u fanele ku humesa homu loko a

s387

randza ku ri endla vusati. Hlomisa loko ri vuya e matini ri fika ri tshama na mbita e nhlokweni ri nga rhuli, hambi ku ri ku ri rhwele tihunyi. Mavele loko ri tlhokola a ri tsheri mati loko va nga si ri alula, vušwa a ri phami loko va nga si ri alula. Kunene i utirho lo'wu kulu ku hlomisa nsati wa Mu-Tsonga, wena u ri yini-ke?

Loko u tekile u sungule x vasaka byo nonoha ku leyi hlayisa.

Tata wa nsati wa wena nšwinwe ne vamana wa yena wena nuna u va

15. vula vakonwana. Hosi ya nsati wa wena, ni x nsati wa ndzisana ya nsati wa wena, hi vona vakonwana la'va kulu Šwinene. Vanhu lava vambiri a ku dyi bulu na vona, a ku vulavuri na vona mi langutene hi mahlu, u fanele ku lava unwana a ya ku vulavulela na vona loko u lava ſa ntšhumu e ka vona.

Kambe tata wa nsati ni mana wa kona, loko u humesile ſa ntšhumu, wa vulavula na vona. La'va nga tshavisiki tindzisana ta nsati wa wena ta ſisati, vona vahariva va wena, u kota ku dya na vona, u huha u phakatana na vona. I vasati va wena. Loko u navela nhlantšwa u nga teka unwana wa vona.

Sana ſitšavu leſi ſa vukonwana ſi endleriwa yini? Ndzi

16. tshemba leſwaku va ri siku rinwana u nga ta vagangisa; u va teka va endla vasati.

Se hosi yi tekile, yi hlomisile yi dynhele yi siyile ūana, na vona va tekile a hi voneni ſwa rifu ra yona.

Hosi e ka Va-Tsonga yi langutiwa ſi ri ſilo le'ſi kulu ngopfu. Yi nisa mpfula, yi kurisa na ku nonisa masimu hi nsuku, yi susa mavabyi e ka vanhu, e ka ſwifuwu na le ka mavele; Loko yi vula ſilo hi nomo wa yona, ſilo ſeſo ſi ta endleka; timbowu le'ti byariweke, hambi yi ri mihandu ya nhova, loko ſwi vapfile hi yona yi sungulaka hi ku luma, hikona vanhu va nga ta sungula ku dya. Ndi vurile kambe leſwaku hosi yi susa mavabyi e ka mavele.

17. Loko tiko ra hosi mavele ya kona a engheniwile hi rivungu, hosi yi lerisa malandza ku famba hi masimu ya vanhu, va thuvula vele rinwe va tisa e ka yona.

Mavele a ta tshunguriwa hi murhi wa hosi, kutani rivungu ri ta hela.

Lešwi hosi yi langutiwaka hi vanhu ku va na matimba la'wa yo tano, na le ku feni ka yona ku endliwa timhaka to nonoha to hlamarisa.

La khomeke ntsumbu wa hosi, ndzi nga ku wa mufi, ne la tšelete sirha, kumbe loyi e ka vona ku nga humelela rifu, kumbe loye a nga ſewetana na munhu loye a khomeke ntsumbu wa mufi, kumbe loye a nga wela hi ndzhuti wa munhu loyi ku nga na mufi e ka vona, a ſwi faneri kuri a ta tshama na vanhu a nga si ~~xx~~ randzuluriwa hi nanga.

18. Laha mufi a etlele kona yindlu ya kona a ku tshami ntſhumu, ſwibya ne nhundzu ya kona ſwi fanekela ku humesiwela e handle, ſwi ſuviwa hi miri le'ya matimba ya nanga, loko ſwi nga, si tlhela ſwi tirisiwa.

Yindlu yi fanekela ku ſuviwa, yi vaveleriwa, yi tlhela yi sindziwa; hi kona vanhu va nga tlhelaka va enghena e ndzeni va etlela. Swiyila ſweſwo hi ta ringeta ku ſwi hlamusela hi vukulu bya matshamelo ya ſwona.

Sirha ra mufi

Va-Tsonga, e miehlekeweni ya vona e henbla ka ku fa, va anakanya leſwaku mufi u ya tikweni le'ri ntſwha, laha na kona a nga hi ndlela yo fana na yaleyi hi hanyaka ha yona e misaveni yaleyi hi nga ka yona.

19. Sirha ra mufi ri tſeriwa ri pimiwa ku va "yindlu" yo tshama no etlela, kambe-kambe ku fanele ku va na ſivava ſo orhela kona masana no wisela e ka ſona ne nhlikanhi. Timhaka teto ti ~~fx~~ fanekela ku anakanyiwa ſwinene-nene hi vatſeri va sirha.

Mufi loko a lahliwa a nga etlerisiwi hi ſikosi kumbe ku pavalarisa hi khwiri a nga ta tlhela a pfuka a tiva laha a tshamile kona, kutani a ta karhata vahanyi, kambe u fanele ku ntluntlamisiwa hi milenge, a tsemiwa maghanu, loko va nga ſi koti ku khotsa ſwirho ſwa yena. Ku endliwa ſiſweſwo, va ri hi kona a nga to na pfuka a nga fambi a karhata vanhu hikwako, kambe u ta famba a langute henbla, a nga ta tiva laha a nga tshama kona khale.

s387

O heleketiwa e sirheni na ſwilo ſwo tala; loko a a ri wanuna, u nyika vurha ne mifeve, a ta kota kuma ſwo hlota hi ſwona a 20. tikumela nyama, wa wansati o nyikiwa timbewu to fana na makhaha, nwahuva na mphoho, leti a nga ta ſweka byalwa na madleke hi tona; ta mavele, a ta kanda vuſwa; ta mihlata, mitsumbula, mithada na matambala, a ta hundzulela ha tona siku a nga rhandziki ku dya vuſwa; ta tinhwembe ne tinyawa ne timanga a ta khusa mircho a kandzela. Ku tſheriwa na mati e sirheni, a ta titimeta mufi leſwaku a nga hundzuki ſivayi.

Loko ku file nkulu wa muti ſwiyila le'ſwi kulu hi leſwi:-

- (a) tindlu ta yena ti fanekele ku namuriwa ſwihlungwane;
- (b) ntsumbu wa yena wu fanekele ku phutsheriwa hi dzovo ra homu;
- (c) o fanele ku lahliwa e x tshangeni ra tihomu, a ta pfa a ti 21. twa loko kunene ta ha ri kona.

Va-Tsonga vanwana a va tolrevele ku lahla nwini wa muti ſwinwe ni vasati va yena, na vatukulu leſwaku va ta nwi tirhela kwale ndzhawini ya va fi. Vona a va nga dlayihi hi tlhari, kambe nkarhi x walowo va seletelaka sirha, x hikuva a va tshamisisiwa kusuhi ni sirha, a vo susumeteriwa e ndzeni va ri karhi va ha tſopeta.

Tinoni ta mufi a ta ha pfumeleriwi, loko tiri ta vavasati, ku vona vavanuna, ti fanele ku tshama nhlikanhi hikwawo ti tumberile e tindlwini kumbe a ſwihlahleni le'ſwo tlhuma, ti ambele byanyi, ti byevurile ne misis. Ti humele e handle x loko ku te "mphi" na madyambu. Swambalu ſwa ſwibetsa le'ſwi u ſwi vonaka e mikolweni ya vavasati ſwi vula mambalelo ya ku fa. Loko ku byevuriwa misisi ne ku ambala mabyani ku endleriwa letſwaku mufi hambi o hlangana na vona a nga ha va tivi.

22. Mavito x ya vona na wona ya hundzulusiwa, va ti thya manwana lawa mufi a nga ya tiviki. Ku hundzulusiwa ka mavito ya vanhu ku famba ku ya fika na le ku hundzuluseni ka mavito ya ſwifuwo na ya mirhi. Na rona vito ra mufi ra hundzuluſiwa, na ſwona ri nga tshiki ri kumbukiwa, loko vito ra kwe ri ri "mbuti" ri fanele ku vuriwa hi ku ri "sihari-le'ſo-loko-ſi-rila-ſi-nge: mee". Vutisa e ka Mu-Tsonga wa ſinuna kumbe wa

/ ſisati.....

MM

s387

śisati ku ku byela vito ra yena ra świkwembu, hambi a ri loye a nga Mukriste, u ta twa leświ a nga ta ku byela Śwona u to i William kumbe Maria, a nge ku byeri rona vito leri a ri tshembeke Świnene. A hi tlheleleni e ka vaferiwa la'va tshamaka e Świłlahleni kumbe e tindlwini, hi ya vona leświ va dyisaka Śwona Śwakudya Śwa vona.

23. Vanhu volavo, va vekiwe nhlambulo hi mhaka ya ku humeleriwa hi khombo. Kutani la'va khomeke ntsumbu la'va tšelete sirha, ndzi nga ku: maśaka ya mufi, a va faneri ku khoma Śwakudya Śwa vona hi mavoko, hambi Świ nga va Świbya, kambe va fanele ku & dyisiwa hi la'va nga yiriki, kumbe va tidyela hi milomo va nga tshuki va khumba tindyelo. La'va vadyisaka va fanekele ku tivonela Świnene leśwaku va nga va khumbi, hikuva loko va lo k'endla Śweśwo, na vona va ta va puweni ro yila & Świnwe ni la'va yilaka.

Mikari ya ku yila ka la'va feriweke ya hela hi vukulu bya vutshamu bya mufi loko a ha hanya. Loko yiri hosi ya tiko ku nga hela lembe a ha riliwa, kambe loko o va ntakweni ntsena, nkosi wu nga heta nkarhinyana wo ringana tinhweti tirharhu.

24. Lo'ya tsemaka mikarhi ya ku rila na ya Świylia hikwaśwo i vanhu vambiri ntsena, & hosi ni nanga, le'yi vuriwaka "dzwodzwi" hi leśwaku nanga le'yi kulu. Hi ta hlamusela Świnwana Śwa ku susiwa ka Świylia loko nanga yi nurkulula Śwa mufi loye a dlaweke hi ndlati.

Va-Tsonga e ku tšhaveni ka vona e henhla ka rifu ku va endlile leśwaku nkarhi wunwana va fa & nkarhi wa vona wu nga si fika, kambe va dlaweke hi timpfalu ta vona ta vufoya. Tilo i śilo le'si dlayaka kunene. Ngopfu a ri twanani na leświ vanhu va Świ endlaka-ku tumebelo e hansi ka mirhi, ku famba hi ndlela, kumbe masenga na masindza ya riśaka ra tinsimbi tinwana!

Świylia Śwa l'a dlaweke hi udlati, kumbe Śingwangwalangandza, loko Śi sapateriwa, Świ fambelana na Świylia Śwa munhu loyi a nga fa hi vuvabyi, e ku susiweni ka Śwona, hambi ku hambananyana ku ri kona e malahlelweni ya ntsumbu, kambe a hi ngopfu.

25. L'a dlaweke hi tilo langutaka a ri l's tshavisaka ngopfu, munhu a nga tshuki a ya a ndshawini leyi a feleke e ka yona, a nga tshuki a khumbiwa, hambi ku ri hi silo le'si nga sa yena, mavele, hambi a ri nkundleni, ſikomu na ſwinwana ſwibya. Kwalaho hi kuma mitirho ya nanga yi laveka ſwinene-nene ku tlurisa mpimo, ku ta lulamisa timhaka hikwato ta malahlelo ni malulamiselo ya ſwa mufi.

Ndzi vile na nkateko wo va kona siku leri ku lshliwaka wansati l'a biweke a dlaweke hi ſingwangwalangwandza.

Nsati loyi, a a yile e ku hlakuleni e ſikoveni ſa kwe le'si nga tlhelo ka ſinambyana, hi nkari wa ndzenga hi nhweti ya January. Vafana a va riserile mitlhambi ya vona ya tihomu ni timbongolo kusuhi na nsimu ya nsati yaloye a a pfa a holova na vona loko tinwana tihomu ti ſothela e maveleni ya yena. Nsati

26. loyi, a hamba a hi ghanyela hina la'vakulukumba a ku hi hina hi va byeletelaka ku ta ta risela kusuhi ni nsimu ya kwe. Hi loko nkarhi walowo tilo ri sungula ku pfuma hi matimba, manani loyi o suka l'a nsinwini o ya tikhegetela e hansi ka murhi wa ntoma wu kulukumba, lowu a wu mirile kwalaho nsinwini. Varisi, nkari lowu tilo ri nga vandlamuka himatimba va nwı vonile manana loyi loko a sekeleka a wa hi mombo, kambe, mi va tivaka vafana, vo hleka, no ta ta hi byela, hayi, a ſwi kona!

E ndzaku ka mpimavayeni maſaka ya nsati loyi va languterile ku vuya ka yena, a pfa masinwini kutani va nga nwı voni; hi loko va ku: "e, a - leſwi mikarhi yinwane ku ngo ku ri tani a vuyile, namuntlhę u lo ta khome hi le'ſo fa na yini, kunee-nwe f vafana, mana' wa ſ Sidyohi a mi nwı vonanga kwale a mi rise kona-kee?"

- Vafana hi loko va sungula ku hlamusola hi lala timhaka ti fambeke ha kona. Nsati wunwana a a lombie ribayi ra mufi na mpundzu, leſwi a a twa ſirhami kambe kanwe-kanwe loko a yingisa vafana leſwaku nwini wa rona o biwile hi tilo - "bakaa" a ri lahlela kule a sungula ku tshava na ku rhurhumela hikuve a a ri na silo ſa munhu loyi a nga mufi. Vanwana va ku: "u fanekela ku yisa ribayi leri, e ka nwini wa rona, kwale a nga fela kona,

u fika u nwi kapeka e henhla." Kunene u kanyile mbilu a endla lešwi va nwi byaleke ſwona; e ndzaku ku ya tivisiwa hosi timhaka ta mufi yaloye.

Hosi loko yi ſwi yingisile, hi siku le'ri tlhandlamaka yi yile yi ya teka nanga ya yona. Nanga yoleyo yikulu ſwinene, hi yona yi biyaka muti wa hosi, lešwaku valoyi va nga tshuki va enghena kona va karhata, kumbe va nga tshuki va rhumela mirhi le'ya matimba le'yi nga dlayaka munhu e mutini wa le hosini.

28. Tinanga le'tikulu a ta ha kombisi ſwa vunanga bya tona hi ku ambarisa ſwa ſinanga, a ti vekeri ſwidlodlo lešwi nga rhungiwa hi madzovo ya tinhlarhu na ſwintlenwane, na ku tiphamba hi madzovo ya tinyoka e rimirini wa tona, ti tlhela ti rhwala titshevele le'ti nga endliwa hi madzovo ya vamanghovo, timbila kumbe madzovo ya vamatſwikitoho; mirhi ya tinanga ta manguva lawa, yi tshama a minkanſeni le'yi va ka hina va yi vulaka "maphusumente".

Loko yi fikile laha mufi a weke kona e hansi ka m muri yi humesile rimhondzo ra homu, leri a ri tatiwile hi murhi wo tsepuka ku fana na timhangani, a yi enghenisile rinh i e ndzeni ka rone.

29. Yi rhange yi fika yi rhalarhala ndzewu leyi sirha ri nga fanekelaka ku tſeriwa e ka yona. Yi kombeta hosi ndzhawu leyi. A ku ri kusuhi ne nambu e tlhelo ka ſidziva, a rivandzavandzeni ra ſilogo. Hi la nga tſhwuka mahlo hi ku tſela sirha ra kona - ke, siku rero, pho ma ſi tiva ſilogo, a ſi engheni mati ya ntſhumu, ſwi engetelana na lešwi tihomu ti nga gandletela se vumba ri lo khomana ri oma ri ku whi!

Hi loko nanga yi teka rimhondzo yi ſuva ndzhawu yaleyo e ndzaku yi lerisa lešwaku ku tſeriwa.

Vakhegulu varharhu, mašaka ya ſirha, vo ta ku 'pya', va fike va yima kule na hina; loko nanga yi va vitamile va tshinela kusuhi, yi lerisa lešwaku ku tshiveriwa ndzilo kusuhi na murhi laha mufi a a ri kona, a ndzilweni lowu, ku hoſiwile murhi lowu vamanani lava va fanekelake ku wu dzaha. Va va nkhinsamisile

s387

- tlhelo ra laka musi a wu mbulukela kona. Va wu dzahile murhi, va entshemule ſwinene vamanani lava, va kondza va khapitſelana hi mihloti e mahlweni, marhimila na rihlakahla ſwiri karhi ſwi
30. ſiririka; loko ndzi langutile nanga hi ku yiva, ndzi yi vona yi nwayitela yi hlekelela loko yi vona ſweſwo.

Loko yi hetile ku va dzahisa na ku va entshemurisa murhi walowo, yi va lerisa leſwaku va kakatsuka va yima, yi teka rimhondzo le'ri teleke hi murhi lo'wo tshepuka, yi pfangangetile ni mirhi yinwana, yo siriwa, ya mušaka wa ntima, wo tſwhuka yo basa, le'yi vuriwaka "rivandza", kutani yi enghenisa rinthi rinwana, le'ri nga fayeteriwa ſwitsongo e makumu, e ndzeni ka rimhondzo, na roma rinthi leri, i murhi. Kutani yi peta rinthi e rimhondzweni ri huma ri ri karhi ri ſiririka hi murhi walowo, ri haſiwa e ka vasati lava, na va ha funengerile mikumba ya vona va yimile va fularhels nanga. E ndzhaku va byeriwa ku hundzuluka va komba nanga ſwikandza. Yi haſa mavoko ya vona, e ſwikandzeni,

31. milengeni na le ſwikunwanini. Nanga yi va lerisa ku funungula mabayi va ya veka hansi, yi va haſa mmirini, e ndzhaku, ku sukela a ſikosini ku fikela a ſwirendzeni, va hundzuluka, yi va haſa ku sukela e mombyeni ku ya fika e ſwikunwanini. Wa tiva murhi lowu, a wu endliwile hi mati yo titimela, loko wu nghena e mmirini a wu va titimeta kutani va pfanga vo "thukwa" loko va twa ku titimela. Hambi leſwi loko va endliwa ſweſwo a ſwi vonaka va nga ſwi lavi, a ku vanga na wunwe la' hlamuleke nanga, kambe va kombisile ſitſhavu le'sikulu e k ku haſiweni ka vona hikwaku.

E ndzhaku, loko yi hetile ku nurhulula vavasati, yi ya e ka mufi. A va nwi funengetile hi bayi re ri x ri nga ta na luya a a lombie. Yi haſa e henhla ka bayi ku sukela e milengeni ku fikela e nhlokweni, loko yi lava ku nwi funungula, nanga, yi

32. rhanga hi ku hi byela, hina lava a hi yimile kwalaho, hi tshimela e ndzhakunyana. Hi ſwiendla hi ku hatlisa. Kutani yi funungula mufi, la'nga wa hi mombo, yi nwi haſa ku sukela e milengeni ku ya fika e nhlokweni. Nkarhi walowo a yi ri karhi yi vulavulela murhi wa yona yi ku: "Jena murhumeri wa tilo a ri ku tlheleli

s387

ri ku dlaya, na loko u nga fi u dlaya hi tilo, wo nge u nga penga na tiko, na vone vasati lava va nga ta lunghisa mufi loyi makhombo ya vona a ya suki a ya ka Sivuri na Nkhavelane."

(Nhlamuselo ya x Sivuri na Nkhavelani hi letšwaku hi laha Va-Tsonga va humaka kona, hi kcna ku nga suka tinanga le'to sungula, leti a ti kota ku susa ſhiyila hi mirhi ya tona le'ya matimba).

33. Vamanana va susa mabayi ya vona, va ya tsukumeta lahaya, se va enghenela ku lunghise mufi kuri a ta yisiwa a sirheni. A ku ri hava na ndzhawu na yinwe leyi a yi kombisa vutoya, kambe ſwirho ſwa vona na mieleketo a ſwi ntshunsekile, a va tirha hi timbilu ta vunhenha hikuva nanga yi va nurhululili.

E ndzhaku ka loko ſwi herile, vavasati na vona va sele kwalaho a ku ri na mufi, nanga na hina hi tlhelela e ku tſeleni ka sira.

- Mufi hi loko a tisiwa hi vavasati valavo, e a nga' rhwariwanga hi madoda, va fika ve nwi enghenisa kambe e siren'i va ri vona. Hi komberile ku ri va hi pfumelela hi endla ſikhongelo kwalaho, hayi, va pfumerile. Se loko hi hetile, va seletela. Nanga yi engeta yi teka rimhondzo ra yona, yi haſa vatirhi valavo a va tſela sirha, yi enghenela ſwitirho, na ſwona yi ſwi nurhulula; e 34. ndzhaku yi hi vutisa loko na hina hi nga nurhululiwa, kambe nhlamulu ya hina hi yi kombile Euku, hi ku: Loyi x hi hleyaka timhaka ta yena laha Bukwini leyi, na ſwona loyi menana, moyo wa yena wu yeko e ka yena, o na matimba yo hi nurhulula.

E sirheni mufi a nge nyikiwanga ſwi lo tala ku fana na mufi l'a nga dlawe hi mavabyi, kambe nangs yi ve lerisile ku nwi nyika nwahuva na mbewu ya tinyawa na ſitsembe ſo ka hi ſona mati. Sirha ra kona a va endlanga ſivava, va te u ta tshama yena a ri karhi a titimela hikuva wa hisa, u biwile hi tilo hi ſona leſi nge va endla kuri va nwi lahla e tlhelo re ſidziva ſa nambu.

- Vatirhi va nga si hangalaka ve nyikiwile pipi, le'yi teleke 35. hi murhi wunwana wo khandliwa, loko nanga yi lumekile pipi leyi, yi nyika x unwana na wunwana x wa vatirhi lava, va lombetana hi yona va dzaha va khohlola. Se hi hangalaka hi tiyela e makaya.

/A hi.....

s387

A hi tshamangi nkarhi wo leha hi nga si twe manwana mahlori ya tilo. Manana uwana a a vuya e masinwini, a a yile ne vana vakwe va vanhwana, nuna we kone a a sele a kaya.. Loko tilo ri sungula ku pfuma, nuna loyi, a teke nhonga e ye hlanganisa nsati ni vana. Va ta va ha ku hundza murhi wa ntoma tilo ro engeta ri pfuma hi matimba, nuna ni vana vo tsutsuma ve ya mahlweni, nsati o sala a khegetele kwalaho murhini. Yo fike ndlati, yo hisa marhavi ya murhi walowo hi le henhla, nkundzula wa kona w

36. wo te ta fika e ka nsati loyi, o wa hi mbukwana wa ku tshava, nuna na vana vo tlhela, vo ye yima kwalaho a ku ri nsati yaloyi, kanbe e va nwi khumbanga. Nuna u lc hatlisa e ya vitana nanga, hikuva muti wa yona a wu ni kusuhi.

Loko yi fikile, yo humesa a tsheveleni ya yona, murhi lowu wu vuriwaka "nwantshemulu", i viriviri ri nge siriwa Swinene ri tlhela ri katsakatsiwa na mirhi le'ya ntima ku dlaya mihlovc ya rona. Hi loko e dzahisiwa, kutani a entshemula.

37. Timhaka ta le ndzhaku hi letj, ku yiwile a mungomeni ku ya hlahluviwa. Ku yile w venhu va va nsati luya a nga dlewa hi tilo. Mungoma u fike a kombeta nuna wunwana wa mukwenihi. Nuna loyi, a a ri mukriste, kutani a nga kwinihang a hi mhaka yo randza ku teka vavasati, yena o lava ku va nangs yo hlahluva hi marhambu.

Loko va nwi levumbile vuloyi a nga ha yimanya u lo suka a baleka e ye tshama e tikweni rinwane, e siye nsati ni vana. A va ku va lava ku nwi tshema hi swehloka.

Hina ve Kriste, e hi tshikeni ku kwinihe hi tlhelela e ku hlahluvend, loko swi nga ri tano, va ta hi vula valoyi kutani hi ta tsutsuma hi siya vasati, vane, na tiko re hina.

Siku rinwana hi te hu hundza, ho kuma ku ri na tsima ro gawula murhi lowuya, va hlengelate marhavi ya kona, va ye hisa.

38. A ku tekiwanga na rihunyi na rinwe ra wona, na wona ndzilo wa kona a ku yanga munhu e ya wu orha.

Silo leši hi ſi vonaka e ka Swiyila w lešwi hi nga Swi thala he lešwaku "Va-Tsonga va tshava ngopfu rifu."

s387

E ka tindzima le'ti tlhandlamaka Šwešwi, hi ta ringeta ku vulavula hi tlhela hi khamba timhaka tirharhu le'ti humeletaka ngopfu e Šikarhi ka Va-Tsonga, le'ti na Šwona ti fanekeleke ku endliwa, hikuva hi tona ti nga nsinya wa ku hanya ka munhu e Šikarhi ka Va-Tsonga, loko ti nga endliwanga, Mu-Tsonga a nga vuri lešwaku i "munhu", u vuriwa ntsena lešwaku i "nyama-ya-valoyi," kumbe "Nyamayavo" ku vula hi ririmisitsonga ra Šinanga. Timhaka ta kona hi leti, hi kusungula na ku landzelelana ka tona:-

39. 1. Ku biyiwa ka muti loko wu lava ku akiwa,
 2. Ku biyiwa ka munhu e ku hanyeni ka yena
 3. Ku biyiwa ka munhu loko a lava ku ya e:-
 (a) Ku verengeni,
 (b) Ku endzeleni ka mašaka,
 (c) Ku Šaviseni ka bindzu.

Muti wa Mu-Tsonga a wu ruriwi wu ya akiwa hi nwana wa yena wa Šinuna kumbe wa Šisati, hambi a nga ntukulu wa kona loko tata wa kona, - nwinyi wa muti a ha ri kona. Mhaka yabyo a yi vuli loko a file, kambe yi vula ntsena loko a ha hanya. Hambi a lo endzela e kule, a ya tshama malembe la'yo tala, a nga ha hatlisi ku vuya, la'va nga sala kwalaho kaya, va fanekele ku tshama kwalaho ndzhawini yaleyi a nga va siya e ka yona, ku fikela loko

40. a vuyile e kaya kumbe loko a file kwaleyi a nga endzila kona. Ntsena hosi ya tiko kumbe nanga, ya Šwi kota ku rhurhisa muti walowo loko ku humeleta makhombo lawa tinhlolo ti nga ta ya vula lešwaku ya tisiwa hi lešwi va nga ka va nga sukangi kwalaho; hikuva e ka Va-Tsonga mavabyi, rifu, mpfuno, ku lamala, mpfula na ku tshumba išwilo le'šwi tisiwaka e ka munhu hi Šilo kumbe unwana munhu loye a nga na matimba yo tlula ya vanwana.

Hi kwalaho muti loko wu lava ku rhurhisiwa wu fanelaka ku susiwa hi nwini wa wona, hikuva yena nkulukumba o lulamisiwile khale hi mirhi ya Šikhale.

- Nwini wa muti ne nsati wa kwe l'o nkulu va pfuka wa ha ri
 41. mišo Šwinene va ya a nangeni le'yi kulu. Va fanele ku va va

/tamerile.....

tamerile ſa ntſhumu ſo fana na k huku, va ta tſutſa tshevele na leſwaku mahlu ya tinhlolo na wone a ta kota ku pfaluleka a vona la'va taka ku ta byeriwa leſwi va nga ſwi tiviki ſwa le mahlweni.

Nanga i munhu wo tlhariha Swinene, u dyondzile ku vona vanhu loko va kota ku vona kumbe ku twa Swinene. I munhu wo randza ku vutisisa leſwi nga ta endliwa hi manyana; i kota ku ſava vanhu, e tindzhawini le'ti hambaneke, hi tihomu kumbe timbuti, la va kotaka ku nwi byela Je'ſwi humeleleke e tindzhawini leti. Sikombiso: e mutini lo'wu nga kule ku fana na Johannesburg, nanga yona yi tshama ka Sibasa, yi ta veka munhu la ſaviweke.

Munhu loye, o ta yingiseta e mindyangwini ya tiko, lomu va

42. holovaka hi ta ku pumbana vuloyi, hikuva ha ſwi tiva loko ku file munhu e mutini, vanhu valava va nga feriwa va kota ku k vula unwana kwalaho ndyango wa vona, kumbe unwana e ka miti leyi va nga vandzakana na yona, leſwaku i noyi. Murhumiwa wa nanga o ta tiyisa leſwaku nanga, manyana, o kota ku bvumba. Murhumiwa o ta tikarata ku famba vusiku na nhlikenhi a ya byela nanga yaleyo leſwaku: "ku ta va mani na mani, va tile ku te bvumberiwa la'nga dlaya ſaka ra vona; kutani va vule "manyana". Va to va fika, nanga yi ta va yi ſwi tivile khale leſwo noyi hi lowo karhi, hikuva murhumiwa o ta va a hlamusele ſiyimo, ſikandza, malangutelo, mafambelo ya munhu loyi va nga nwi pumba vuloyi.

Hi ta enghena e ka timhaka ta ku khoma noyi e ndzhaku kambe ha ha ri e ka timhaka ta ku rhurhisiwa ka muti.

43. Loko leva Jikeke e nangeni ku ta vutisa laha va faneleke ku rhurhela kona, ſo sungula va ta hlahluviwa. Tinhlolo ti ta lerisa leſwaku va ya kha matluke ya miſaka-ſaka ya mirhi, loko va ya nehile, tinhlolo ti ta wela e henbla ka tluka rinwana e ka ya lawa va ya tiseke. Kutani hi leſwaku muti lo'wuntſwha lowu, wu fanekele ku akiwa kwala ku nga na muri wa vito rolero-nkuwa, ſirhomberhombe kumbe ntoma. Siku rero, nwini wa muti ne nsati wa kwe lo' nkulu a va ~~niku~~ etleri kona e kaya, kambe va ya etlela endzhawini leyi va yi kombiweke hi vula. Va fika va hlangana, va tivana, kutani mathyaka ya vona a hlayisiwa,

s387

(mathyaka hi vula ya loko va hetile ku hlangana), kutani hi wona a nga ta katsiwa na mirhi leyi nanga a nga ta pfuka a ta na yona

44. hi ra mundzuku. Mathyaka yalawo a ta ſwekiwa na matluka ya mirhi ſitsalela, ndzhobvori manhengwana na manwana, va ta & tshela matluka lawa e mbiteni va orheketa, va suka makuma ya muti lowuya wa khale. A va tlhaveriwe e ndzhaku ka ſweſwo, kambe va nyikiwa "matiyiso" murhi lo'wu tiyisaka ſwirho ſwa milenge na mavoko e mahlanganeni ya ſwona.

- A va ha tlheleri kambe e rhumbini, kambe nanga hi yona yi nga ta byela va le rhumbini, ndzhawu le'yintšwa leyi, lešwaku va ta yisela nwini wa muti nenkosikazi ya kwe ſwakudya mikumba na ſwitiro ſwa vona. E madyambyeni ya siku ra vumbiri loko va hetile ku hlangana, va ta teka mathyaka yalawo ya nkeri walowo, va hlanganise na mirhi na ſwona va tota timhingu ta mirhi na ta 45. mitwa leyi va nga nyikiwa hi nanga; kutani va famba va belela e hansi va pima lomu rihlampfu ra muti ri nga ta biyiwa ri famba ha kona. Swilo ſweſwo ſwi endliwa na va nga embalange ntšhumu, va lo "tšakatsa", wo nge i vanhu va lo ka "ſimidzi" - e murundwini. Yinwana mirhi yi beriwa laha va nga ta siya nyangwa ya khero; (loko mi nghena e mitini ya Vatsonga, langutiseni kwalaho nyangweni, mi ta kuma ku beleriwile mhingo ku tſeloriwe ribye na ſwona ku hingakanyiwile rinthi ro leha kona).

Mundlwane vanhu la'va sele e rhumbini va ta pfuka na vona va tleketlela nhundzu; vona va pfumeleriwa ku famba no vuya la dzhaweni yaleyo yi ntšwa - le'yi vuriwaka "Murhaga", (karbe i rito ra Sisutu, hambi-ſwi-ri-tanu. Va-Tsonga va ri tirhisa ngopfu.

46. Nhundzu yi herile ku rhwariwa, tindlu tinwane ti herile ku akiwa; tinwana ta tokiwa hi tona tindlu le'ti kulu hikuva leti va nga rhanga va tiaka ſwitenga.

Nanga ya vitaniwa, mbuti ye phahla timhamba yi laviwile. Loko yi lerisile ku tlheva ne ku yevula, hi yona yi nga boša, kutani yi hlayisa ngopfu nšwanyi wa yona, hikuva hi wona lowu wu nga to katsiwa na mirhi yo tola mmiri.

Sweſwi hi ta vulavula hi ta ku biyeleriwa ka mmiri wa vanhu

ku tiyisiwa lešwaku valoyi hambi va nga va languta hi tihlo
rinwe, a va nga koti ku va endla ntšhumu. Kambe loko va nga
tshuka va k humelele hi khombo na va lulamisiwile, ku ta vuriwa
47. lešwaku "noyi" u kona e ſikari ka va muti walowo, kutani loko
va nwı kumile hi vungoma, a a fanele ku dlawu hi tlhari, kumbe
a boheleriwa ribye e khwirini a ya hošiwa e ndzheni ka ſidziva.

I nkomo i ka nwina vafundzhisi vo basa, ſwinwe ni tihosi
to basa, mi nga ta ta herissa ſirha ſeo ſa Vuloyi.

Nšwanyi va nga si wu tirha ku x ri va tola, vanhu va rhanga
va nyikiwa murhu wa marhumbu la' matsanana, la' nga ſwekiwa a
hlanganisiwa na murhi. Murhu lowu wu tſheriwe "nſungunſungu",
murhi wo hlantšwa a ndzeni walowo Va-ka-Zulu va nge i "Otukululayo";
ma wu tiva murhi walowo a wu tsandzi hi ntšhumu, wu na matimba
48. yo humesa thyaka e khwinini, hambi tinhlampura (Castor-oil) tu
nga tsandzeka, wona a wu tsandzeki.

Va nwisiwa wa ha ri mišo, vavanuna na vavasati, madjhaha
na vanhwana. Vafana na vanhwanyana a va nyikiwi wona, kambe va
nwa "ntšwukelani".

Va ta paleka va bava va mhani, vamakweru siku lero, a ku
tshamiwi e kaya; loko wu herile himikarhi ya nhlikanhi va ta
vuya a kaya. Nkarhi walowo va ta kuma rikhwere ri ſwekiwile,
kumbe ſidlamutani. Loko va hetile ku kapula va ta va va
vitaneriwa ku ya tlhaveriwa.

U ta kuma murhi wa va hetile ke, u ta kuma ſwikhalyana na
ſwikhegudyana ſwa vanhu ſwimahlwana ſwi enghenile kwale ndzeni
kwabe, yo ſwi na nsovo ku va languta kambirhi.

49. Nanga yi ta va buela va tshama hansi, va endla ſirhendzevuti,
vavanuna va pheta hi le tlhelo ra vona, na vavasati ſwi va tano.
Nkarhi walowo va susile ſwifinengelo ſwa vona ku lo sala ſweſwi
va nga siva vumbhuri.

Ku sunguriwa hi mukhalabya a tlheveriwa murhi wa kona, e
ndzhaku ku landzeta m nkosikazi ya yena, vanwana na vona va ta
ta a ndzhaku, ſwi ya hi vukulukumba bya malembe ya vona.

Murhi wo tlhavela wu ta va wu hisiwile, wu siriwile, na

s387

vona wu katsiwa na mirhundzu ya mfene kumbe na gulugulu, hikuva a hi ku fehla ka wona loko wu totiwile e tinhlangeni.

- Tindzhawu le'ti tlheveriwaka hi le milengeni, kusuhi na Šwikunwana, e matsolweni, laha ku helaka ndhumbhi, e nkaveni, e 50. nkolweni, e mombyeni, a Šikosini e marhakwini, e mavokweni kusuhi na tintiho na le Šwikokolweni.

Tinhlanga ta le milengeni kusuhi na mikondzo, murhi lowu nga ta totiwa kona wu sivelela valoyi la've randzaka ku teka nkondzo wa wena laha u nga kandziya kona, va ya ringanyeta ni mirhi ya wona va ku dlaya.

- Ta le matsolweni, ti ku sivilela e henbla ka lomu u nga khidzama kona, hambi ku lo rhiyeketiwa hi k mirhi ya valoyi, yi nge ku endli Šilo. Ta le nkaveni, ti endlela kuri u nga tshuka u pavalele e ndzhawini leyi valoyi va nga ta va va yi ringanisile, 51. kutani va nge ku endli Šilo.

Ta le nkolweni ti sivela lešwi u nga ta Šwi mita, vušwa, nyama, byalwa, madleke kumbe tihove. Loko Šwi Šwešwo Šwi tšheriwe murhi wo ku dlaya, loko Šwi fika kwalaho ku nga tlhaveriwa ku totiwa muri Šwi nge hundzi kambe u ta Šwi hlata Šwi nga si enghena, kumbe loko ku ri na Šifufununu Ša Šidyisa, u ta Ši khoma hi voko.

Ta le mombyeni na le Šikosini ti basopa nhloko ya wena, ngopfu e henbla ka tilo; hambi ri nga ta ri lava ku ku tlumba u wela e hansi, ri nge Šwi koti, ſikm hikuva u biyeleriwile.

- Tinhlanga ta murhi wa le mavokweni hikwatu ti pfunetana 52. ntirho wunwe loko wo phema vušwa le'byi nga tšheriwa murhi wa valoyi, byi ta wela e hansi u nga si byi ſik fikisa a nonweni.

To hetelela ta le marhakwini ti ku biyelela lomu u nga ta tshuka u tshamile kona. Loko vutshamu bya kona kumbe Šitshamu kumbe ndzhawu leyi u lavaka ku thama e ka yona Šwi ringanyetiwile hi mirhi ya valoyi, Šwi nge ku endli ntšhumu!

U biyeriwile hikwawo mmiri wa wena, se ku sele Šwo hetelela, u fanele ku tshama u tiyisiwile kambe a ku si nyikiwa lešwi nga ta ku tiyisisa makumu.

~~Kwakw~~

MM

/Loko.....

Loko va herile hikwavo nanga yi humesa dzovo ra ſidzidzi; ku sungula hi ye nuna wa muti a tshama ka rona, a kokiwa hi yona
 53. hi matimba, le'ſwo a loko u nga katekanga, u nga wa u ti balesa ſikosi; ndzhaku ku ta landza nkosikazi va fambisa ſweſwo hi ku landzelana ka vona. I ntirho lo'wukulu ſwinene, lowu nga tekaka dyambu loko wu tirhiwa.

Mukhalabya na nkosikazi va ta famba na nanga kutani, va ya e tindlwini, na va khomile sambelo le'ri nga na murhi lo'wu nga khatsiwa ni mati yo titimela nanga yona yi ta va k yi tamerile tshovo ra ntſila wa hongonyi. Yi ta peta tshovo e matini, yi va haſa hi rona yi engata yi endlisa ſweſwo e ka hikwavo le'va nga biyeleriwa; loko yi hetile vanhu, yi ta ya e ſwitikweni lomu va
 54. ſwekaka kona, yi ya nghena e tindlwini, e makhumbini ya tindlu, e malawini ya madjahaba na vanhwana, e malwangweni ya tindlu; yi nghanela ſwivala ſwa tihomu, timbuti, e ſwhahlwini, ſwa tihuku, yi ya hetelela hi le khorweni, yi haſa murhi walowo.

Vanhu va muti walowo se va tiyisiwile; timpfalu ta vona a ta ha tshavi noyi, va vuriwa "vanhu".

Mukhalabya u ta nyikiwa "nhloko" - i murhi lo'wu nga ta tshama e ſwikkameni ſwa yena. Loko a ya timhakeni to vavisa u ta teka wona, loko a nga si enghena e mutini, a wu phora, a ntſakunya, a teka marha ya yena a phela vokweni, a tota e
 55. mahlweni e ſikandzeni ſa kwe, a tlhela a ſenhula wutsanana a vulavula timhaka wu ri kona e nonwini wa yena.

Vanhu va ta nwı fundza, marito ya yena a ta va na nkoka. Ku engetelela matimba ya murhi walowo, u fanele ku nyikiwa na ripfalu ra nghala, rona ri ta va ri siriwile, ri pfanganyetiwile na yinwana mirhi. Loko a tshinya munhu, munhu wa kona u ta rhurhumela ku fana na loko a twa nghala yi vomba.

Munhu loyi a yaka a ku endeni, kumbe e ku verengeni, kumbe a famba a ſava ſwinwana leſwi na yena a nga ta tlhela a ſwi x ſavisa, anga fambi-fambi ntsena a nga tiyisiwanga na ku biyeleriwa
 56. hi nanga, murhi walowu hi wunwana wa le mikulu e ka leyi munhu a fanekeleke ku tshama a ri na yona.

Ku tlhaveriwa ka mmiri ku fana na ſweſwi hi nga rhanga hi ſwihlaya, kambe ſwihambana ntsena hikuva kona wa khuvuriwa hi mafurha lawa a nga nkoka, lawa a tſheriweke e ſikutswini hi "Vakalanga".

"Vakalanga" kumbe "Vanyayi" ku vuriwa "Va-ka-Valoyi". Riſoka rero i Va-Tsonga la'va tshameke na Vakalanga. I riſaka leri ri nga na mbitsi le'yi kulu, a ri rhurhumeri loko ri ſeka munhu hi tlhari kumbe mukwana, ri na mona ngopfu a ri tsetseleri, a ri tlheri loko ri vurile kuri ri ta endla "ſokari" ri ta ſiendla.

57. Tlhari ra vona ri lotiwo hi matlhelo mambini, leſwaku loko ri tlhavile munhu kumbe ✕ ſihari, mbanga ya kona ✕ yi kota ku anama, kutani le'ſwi nga tlhaviwa ſwi hatla ſwi fa.

Sivuriso ſi kona le'ſi nge: "manyani u khomile mukwana wa "Sinyayi," kumbe u vulavula "Sinyayi" hi leſwaku loko a yile e ka valala va wena, u vulavula hi to biha e ka vona, loko a vulavula na la'va nga riki valala, u endla le'ſwo ingi valala a nga va byelanga ſa ntſhumu.

- Kutani mirhi ya tinanga le'ti kulu yi kumiwa e ka vona; la'va yi kumaka a va talanga, ✕ hikuva loko u lava ku tsema vunanga bya vona va ku lerisa leſwaku u ya dlaya loye a nga ſaka va ✕ wena ra ſiviri-tatana, kumbe manana kumbe makwenu wa ſinuna 58. kumbe wa ſisati. Hi laha vo tala va tsandzekaka ku kuma vunanga bya vona ha kona.

Loko munhu a ya ku lulamisiweni e ka nanga le'yo tano, u famba a tamele homu kumbe nyimpfu le'yi nga na ✕ ntſila wo anama wa ſiphepherhele. Loko yi hetile ku ku tlhavela, yi ta teka ſikutsu le'ſi teleke hi mafurha lawa, kutani yi ku lerisa (nanga) ku nkhinsama hi matsolo. Kutani yi ta tſhela mafurha e nhlokweni ya wena yi vulavula yi ku:

- "Nwina Valodzwi, vakalanga, nwana hi loyi, u tile e ka nwira ku ta kombela matimba yo biyeleriwa, u tile na homu kumbe na nyimpfu yo ta mi pfalula mahlo hi yona. Mi ndzi nyikile vunanga 59. bya nwina leſwaku ndzi ta pfuna la'va taka va khomile ſwo tano. Pfalulani mahlu ya nwina, nwi endleleni le'swinene; a a kume

/mikateko.....

mikateko lomu a fambaka kona kumbe lomu a tirhaka kona. Nwi endleni lešwaku valoyi va nwi rivala; loko a tirha, a ri na vanwana, a a randziwi ku tlurisa vona, a a endliwe hosi ya vona hi tihosi le'ti nga ta va a ti tirha. "Dzovo ra ſidzidzi na kona u kokiwa hi rona."

E ndzaku nanga yi ta enghenisa rinthi a ndzeni ka mafurha lawa, kutani yi ku byela ku ya lašwa. (Hi anakanya lešwaku mafurha lawa, i ya munhu, loyi va nga dlaya, kutani va hlayisa mafurha ya yena.)

60. E ndzhaku u ta nyikiwa "furha," rona ri vumbiwile, ri fana ne vurimba, na rona i mafurha ya munhu, kutani yi ta ku lerisa ku ri hisa u orheketa hi nkumba. Furha rero kambe u ta ri katsha na murhi wunwana wo tšwhuka, kutani loko u hola mali ya nhweti yo rhanga, u fanele ku teka pondzo u bohela na muri walowo Šwinwe ne furha rero. Hambi u nga va u khomiwe hi malandzu le'mikulu, u nga tshuki u tirhisa pondzo yaleyo, i pondzo ya vakalanga, loko u vuyile a ku verengeni kumbe a ku ſaviseni, u fanele ku fika u nyika nanga pondzo yaleyo. Nanga yi ku pumela lembe ku ya tshama rona, e ndzhaku ka rona, u fanele ku tlhelela e ka yona, u ya
61. bika lešwi u ſwi kumeke.

Swešwi hi ta vulavula hi timhaka le'ti endliwaka loko mungoma a khoma noyi loyi a nga dlaya munhu. Hi vurile e ku sunguleni lešwaku e ka Va-Tsonga munhu a nga khomi hi vuvabyi, na ſwona a nga fi ntsena, ſwilo ſweſwo ſwo biha ſwi endliwa na ku tisiwa hi valoyi.

Muti lowuya wu biyiwile, wu herile, vuvabyi ſi nga ſilo ſo tshama e vanhwini na lešwi hambi tirhi tihosi ti khomiwaka hi byona, a byi kayeri munhu. Hi nawu munhu u fanele ku hanya, a vabya kambe ſo hetelela i rifu.

Ma ſwi tiva nwina vahlayi, lešwaku Va-Tsonga la'va nga dyondzangiki a va imz tivi milawu ya ku tihlayisa e ku hanyéni.

62. Fambani hi mindyangu ya vona, mi kambela, mi ta kuma lešwaku ſwi tano. Sungulani hi ku kambela munhu lo'yí a nga muaki wa muti, mi ta kuma lešwaku mati a nga ya tirhisi ku hlantšwa kumbe ku

hlamba ha wona, kambe u anakanya lešwaku ntirho wa wona i ku nwa, na ku ſweka vuſwa na byalwa. Vona mmirhi wa munhu, a nga tivi ku wu hlantſwa; languta meno, mangani lawa a guriwaka a Hospitala hi siku rinwe, ndza tshemba saka ri nga tala loko ku hlengeletiwa meno la guriwaka hi viki hi vadckodela a ſwibhedlhela ſwa vanhu.

Munhu ✕ u vabyile, tinanga ti vitaniwile ku ta ta nwi yimayima, ti tsandzekile. Sana ma ti tiva tindlela to tshungula munhu ſana? Ndzi nga si ya a kule ndzi ta ringeta ku hlamusela.

63. Nkarhi wunwana loko vuvabyi byi tsandzeka ku huma e ka munhu ku vuriwa leſwaku "n'Šwikwembu". Munhu loyi u fanele ku beriwa mantſomane, ſwi nga ſwingomana le'Šwitsongo, kutani muvabyi o fanele ku tſinisiwa. Swingomane lešwi, ſwi biwa nkarhi wa madyambu, loko vanhu va hetile mitirho ya siku, va dyile va lalerile; nkarhi wo saseka hi loko ku ri nanweti. La'beriwaka mantſomane nkarhi wunwana a nga hanya, a thwasa, a hundzuka nanga e ndzhaku; kambe loye hi vulavulaka hi yena ſweſwi a hi tekeni leſwaku u tshunguleriwa vuvabyi byo fana na bya nhloko kumbe bya nyoka djundzu.

A nga holanga, u file, u lahliwile, ✕ kutani va rila. Va-Tsonga i vanhu la'va baka huwa le'yikulu loko va rila munhu l'a feke. Huwa ya vona yi nga twala ku fikela a Elim na le ka 64. Sundani - a Tiyiselani. Loko ku ri karhi ku riliwa, valoyi va karhi va boſiwa mavito ya vona. I nkarhi wa tinhlori ta vangoma wolowo ku kuma ✕ mavito ya vanhu valavo leſwaku va ta ya mukisa e ka vona.

Viki leri taka va suka va ya Mungomeni. Va famba ſwinwe na va lava va nga va anakanyela vuloyi. A va hambani, na laha va etlelaka va fanele ku va a ndzhawu yinwe. Na na vusiku, loko ✕ unwana a huma ku ya tipfuna, o fanekele ku huma na vanwana.

Siku va fikaka e mungomeni ni madyambu a va nyikiwi ſwakudya ſwo tiya, va dya lambaza, hikuva va ta nwa mhondzo mundzuku na mpundzu. Mhondzo leyi, i dzavadzava, le'ri nga khuvutiwa hi tshūri. Mungoma o byeriwile khale loyi a nga noyi, kutani a ndzekweni wa yena ku tſheriwa mhondzo le'ya matimba le'yi dakwaka.

65. Hi vusiku byebyo nanga kumbe mungoma a nga etleri, u fanele ku lava huku a dlaya, a teka ngati ya yona a yi tshela e nhunguvanini, a ye tshela sigodana a yi tumbeta e hansi a seletela. Nhunguvani yaleyo ya ngati u yi tselenla laha a nga ta va tshamisisa kona mundzuku loko a va vumisa. Hi leswaku loko l'a nga te va a khomiwile vuloyi a kaneta loko a nwile mhondzo, u ta yisiwa lahaya rivaleni, kutani u ta tshamisiwa laha ku nga vekiwa kona ngati.

Loko va nwile, mhondzo yi ta dakwa la' nga hlawuleriwa vuloyi Dzavadzava a ri ku veki, hambi wo ka u nga ri noyi, ri nga ku dakwa. Kambe loko a keneta leswaku i noyi ku ta yiwa e rivaleni, kwalaho ku tseleriwa nhunguvani ya ngati. Mungoma kwalaho o ta va tshamisisa hi risaka ra vušaka bya, loko ku ri na

66. tihosi na tindzisana o ta va veka hi tlhendlamana ka vona.

Mhaka yaleyo ya metshamisiselo yalawo, hi yaleyi yi kondzaka yi tsema vanwana timpfalu, hikuva a va twisisi kuri hi yini mungoma a va tiva.

Mungoma o ta sungula a teka yaloyi va nga te i noyi a nwiti tshamisa kwalaho ku nga tseleriwa ngati. O ta lerisa mantšomani kuri a sungula ku tshayiwa. Kambe tiva na ſwona leswaku loko ku yiwa a ku khomeni ka valoyi ku ambariwa madzovo ya ſwhari le'swi tshavisaka ngopfu. Loko u ri na vatoya siku rero mungoma u nge nwiti langutisi kambirhi. U ta kuma a m ambele ntshiva wa dzovo ra

67. nghala e nhlokweni ku tekiwile na dzovo ra yona ku funengeriwa. Meno na dzovo ra nhloko ya yona ſwi languteka wo nge ha kunene nghala ya hanya ~~kk~~ hakunene.

Dzovo ra ſikhova le'si yevuriweke hi nawu wa kona r'a mbariwa na rona. Wa tiva ſikhova i ſinyanyana ſa vuloyi, kutani vanhu va ſi tshava ngopfu.

Madzovo ya tinyoka na ya ſwintlenwana na wona ya tatifa ſwiambalu. I mavokweni ku bohiwa matšhovo ya tihongonyi a m milengeni ku bohiwa matšhovo na tingoda.

O ta sungula a va sumela risimu ro katsa marito lawe: "Nwasongani khelu, famba u ya teka, u ya teka mungoma-ka".

Loko a hetile ku tſinanyana, o ta lerisa leswaku va miyela

68. ku ba mantšomani na ku yimbelela. Se u ta sungula ku va vumisa a ku;

Mungoma: E ka nwina la'va nga ta e ku bvumbiweni

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: E ſikarhi ka nwina ku na munhu wo tika.

Vanhu: Si ya vuma.

Mungoma: Munhu wa kona o kwala tlhelo ra vuhumadyamku.

Vanhu: Si ya vuma.

Mungoma: O le tlhelo ra vuhumadyambu

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: O le nwalungwini.

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: O le dzongeni.

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: Munhu wa kona i wanuna.

Vanhu: Si ya vuma.

Mungoma: Munhu wa kona i wansati

Vanhu: Si ya vuma .

69. Mungoma: I wansati

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: Wansati loyi i ntivula kambiri.

Vanhu: Hi matimba - Si ya vuma.

Mungoma: Nuna wa yena o le ku verengeni

Vanhu: Si ya vuma, si ya vuma.

Mungoma: Nsati yaloye u tshamile tlhelo ra vupeladyambu

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: A ni vumi - na?

Vanhu: Hi matimba, si ye vuma

Mungoma: Nsati loyi u na nyoka

Vanhu: Si ya vuma

Mungoma: O ni nyoka

Vanhu: Si ya vuma,

Mungoma: A ni vumi - na?

Vanhu: Si ya vuma, six ya vuma, si ya vuma.

Mungoma loko a hetile Šwešwo, o ta engeta a suma risimu reriya a va ri yimbelela. Nkarhi walowo o ta tšina a dzuka minyuku, a tlulela e henhla, a ri karhi a hefemuteka. Swiambalu 70. Šwa yena Šwinwana, Šwi ta ntlurhuka Šwi wela e hansi, o ta yima a rhurhumerisa mmiri wa yena hikwawo, a wu kavangisa. Pho mani, u nga ha vulavula loko wo nwi vona-na! Loko a suka kwalaho, o ta duma a ya kwalaho va nga tšelela nhunguvani ya ngati, o ta fika a susa nsati yaloyo kwalaho, a tšela hi mbhinyi wa tšhovo ra hongonyi, a yi humesa, a tšululela ngati e hansi e mahlweni ya wansati yaluya, a tlhela a teka tšhovo a ba wansati yaloye a tshame kwalaho a ku: "U vume wena mtakati" hi lešwaku: "Pfumela, wena noyi".

Ma Šwi tiva vavasati i vanhu va rhumbu, lešwi ku nga kumiwa 71. nhunguvane leyi ya ngati kwalaho a tshame kona Šwi ta engetelela ngopfu ku tšhava ka yena. E nkarhini walowo a nga ha koti no vulavula, mungoma u ta nwi vutisa loko kunene a nga ri yena l'a nga dyu munhu loyi va nwi hlahluvaka, hi ku lahlekериwa hi miehleketo nsati loyi o ta pfumela, a tlhela kumbe a hlamusela lava a a ri na vona k loko va nwi dlaya.

Se ku ta hangalakiwa ku yiwa a makaya laha noyi luya a nga ta yisiwa e mahlweni ka hosi. Nsati luya wo pfumala nandzu hi luya-a-, va bohile hi tidzwa, va ya ku dlayeni va fayetela marhambu ya yena, nkarhi wunwana va pfanga vo tlhela va tshivela ndzilo va hisa nyama ya yena!!!!

72. Nhlamuselo: Tivane lešwaku a ku na munhu loyi a nga khomiwaka valoyi ntsena a nga ri na ntšhumu leši a tlulaka vanwana hi ſona. Loko u lo fuma, u ri na tihomu na timbuti to tala; loko wo hamba u pfuna mavele yo tala u tlula vanwana, ngopfu tindzhuna ta hosi; loko u lo tlhariha e ku vulavuleni ka timhaka, u hamba loko u vulavula u byela hosi ya tiko Šwitundušo Šwo saseka, lešwi amukeriwaka hi hosi; loko ko twala vito ra wena e tikweni - tiva lešwaku ku hanya ka wena ku ta hetelela hi ku vuriwa "noyi"-. A ku nga ta kota ku pfuna mavele, hi leši u tekaka vanhu na vusiku va ya ndandawula masimu ya wena; a ku ta andzela hi mintlhambi ya

73. tihomu ne timbuti, hi lešwi u nga na vuloyi byo tsutsula Šwifuwo Šwa vanwana hi ku: "Šwi file", kasi u Šwi xi tekile hi vuloyi Šwi ta hundzuka Šwi hanyela wena.

Mhaka ya vuloyi e ka Va-Tsonga, hambi kuri e ka Va-Kriste, ya ha ri kona Šwinene-nene. Vanhu la'vo tala va tshika na ku enghena kereke hi nsoto, va ya a tinangeni, va ya hlahuva.

Vutisani tinanga le'ti kulu, mi ri vambirhi, loko ti nga si vona madjakani a ta ta hlahuva vula, mi ta hi byela lešwaku lešwi hi vulaka kunene hi Šwona.

Tiva Šwinene kambe lešwaku a ha ha Šwi koti ku bohelela Šwithungulu e nhanwini ku fana na khale, kambe ringeta ku teka

74. kumbe hembe ya mudjakani u ringetela kwala nhanwini wa yona, u ta kuma ku enghenisiwile Šwitshungulu hi le ndzeni ka nsomo wa hembe, Šwi enghenisi wile Šwi rendzeleka nkolo wa yona.

A Šwisutini Šwa tiburuku kugbe tirhoko, ku na Šwitshungulu, u ta kuma ku boheleriwile mafundzu ya miri e ndzeni ka furu. Hi Šwi vonile ngopfu loko vadokodela va hluvurisa vahu loko va kambiwa loko rihanyu ra vona ri sasekele ku tirha e migodini.

Swešwi hi ta vulavula hi kamba ta munhu loyi a navelaka ku thwasa. Šwona a hi vuvabyi, kambe ku na tinhlamusele to tala e

75. enhla ka Šwona. E ka Va-Tsonga a Šwi endleki kuri munhu a nga tshama a hlayiwa lešwaku va rišaka ra ka nwina a va ri tinanga, kutani wena u tshama u kondza u fa u nga endlangi nanga, hi nawu, u fanekele ku hetisa lešwi u nga hlayešiwa Šwona. U ta byeriwa e mantšomanini, laha u nga vakatšhela kona na madyambu loko va ri karhi va tšina.

Mufana wunwana a enghena Šikolo a huma mitini. Loko a ri kaya, a tolvela ku ya laha ku biwaka kona tingomanyana. Muthwasisi hi loko a sungula ku byela mufana loyi lešwaku va kokwa wa yena a va ri vangoma ku tlula yena, nanga, hi loko yi teka tinhlolo yi

76. ti hoša e hansi, yi vutisa mufana loyi, lešwaku a nga si vona siku rinwana ku enghena x nyoka e lawini ra yena-ke? Mufana, a hlamula hi ku tšhava, a tiyisa lešwaku yi tshama yi enghena. Nanga yi nwı hlamusela lešwaku a yi nga ri nyoka, kambe a va ri va kokwa

wa yena, la'va teke ku ta nwi twisa na ku nwi hahutela Swa vunanga bya vona e ka mufana loyi.

A hi yimeninyana hi hlamusela timhaka ta tinyoka na Swinwana Šwihari loko va Šwi vulavulela. Mi twile lešwaku Šwivongo & Swinwana Šwikumiwa Šwi kumbuka homu, ngwenya na tinhlanga ta milambu. Swilo Šwešwo a Šwi yuriwi ntseña-ntseña, Šwi kombisa

77. lešwaku va kokwa wa vanhu lava, a va ri va ka Makhuvele, a va k rindza "nhlanga" wa nambu va ku "mavele!! Nhlanga walowo, loko va vona unwana a wu tshovile, kumbe a wu tshemile, a va dlaya munhu wa kona, va tlhela va teka rihlanga reri ri nga tshoviwa, va ri hlayisa hi mukhuva lo'wo saseka, loko ku endliwa Šwona, va ka rišaka hikwavo, la'va nga kusuhi, va vitaniwa ku ta puta risaka ra vona, "rihlanga", le'ri nga vavisiwa.

A hi vuyeleni e ka ta k mufana luyaa, wa Šikolo.

Kutani loko a twile marito ya nanga, o ta ya byela va le

78. kaya, na vona va ta tiyisa marito ya kona. Ma Šwi tiva munhu wa nyawuriwa hi risimu loko ri yi mbeleriwa, na yena mufana o nyawurile hi mantšomane loko a biwa, a sungula ku tšina, a tiwisela hansi. Nanga nkarhi walowc a rwi vonaka a ri hansi, "Yi ta ya e ka yena, yi fika yi nwi nyika mirhi yo fana na ya va-nwa-ntshemulo. Yi ta nwi vutisa Šwivutise le'Šwo fana na lešwi: "A ku voni munhu unwana wo tšavisa, la'nga fa khale a tlhela a pfuka kwala mahlweni ka wena-ke?" Loko mufana a nga hlamula lešwaku u vona 'Šwimanimani' la' nga fa khale, o ta vuriwa lešwaku u "bvumbile".

Nanga yi ta hatlisa yi lerisa va ka vona ku tisa mbuti.

79. Mbuti leyi, yi ta funengetiwa hi nkumba, Šwinwe ni mufana na nanga, loko va funungurile, yi ta teka mukwana wa "Sinyayi", lo'wu nga lotiwa hi matlhelo mambirhi, yi tlhava mbuti hi le khwirini k ra yona. Mufana o fanele ku nwa ngati ya yona, a vekerile nomo kwalaho mbangeni ya kona.

Loko a hetile Šwešwo, nanga yi ta nwi teka a ya tshama na yena e jid ndlwini ya yona, laha ku nga na mirhi ya tinšakanšaka. Kona o ta dyondzisiwa mavito ya tinhlololo, na mavito ya mirhi.

- Ndzhaku mufana o ta fihleriwa Šwinwana lešwaku a ya ſwi lava a ſwi
 80. kuma; loko a ſwi kumile, o ta vuriwa lešwaku o karhi wa thwasa.
 Ndzhaku mufana o ta suka a ya enghena e ſidziveni le'ſo ke'nta.
 O vuriwa lešwaku o ya lava mirhi leyi faneleke ku tiyisa vananga
 bya yena. O ta tshama nhweti va nga nwi voni. Kambe tivani ~~ikx~~
 lešwaku vutlhari bya nanga kwalaho byi ſisa vanhu. Munhu loyi,
 a nga tshami kona a ſidziveni, o le kaya a ndlwini ya nanga, o
 huma ntsena hi mano manwana loko a lava ku ya tipfuna. Na ſwona
 a nga ka a nga ~~xmxx~~ voniwi hi munhu hikuva a ndlwini ya nanga a
 hi ndzhawu le'yi vanhu va muti va talaka ku fambela e ka yona, yi
 hlawulekile. Nanga yi ta byela vabi va mantſomane ku hamba va
 81. pfuka na miſo va ya bela matſomane kwalaho ſidziveni, na na
 madyambu va fanele ku tlhela va ya ba.

- Loko ku herile nhweti, o ta pfuſiwa, yena mufana, wa ha ri
 mpundzu a ya nghena kwalaho ſidziveni, la'va baka tingoma va nga
 si ya. Loko se va bile, o ta ~~k~~ humesa nhloko yi ku'tangunuku,'
~~m~~ nkarhi walowo o ta va a khomile ſikhwamanyana ſa dzovo, leſi
 taleke hi tinhlolo ni mirhi, ni ya maribye ya tinſakanſaka. (Swilo
 ſweſwo o ſwi nyikiwile hi nanga mpundzwini walowo) Vanhu va ta
 phokotela mavoko, va yimbelela tinsimu ta la' nga thwasa. Va ta
 suka na yena kwalaho nambyeni va nwi heleketa e kaya va tsakile
 82. na ſwona va ta nwi fundzha ngopfu. Tata wa yena, loko a file,
 ndzisana ya tata wa yena, kumbe malume, va fanekele ku nwi hlawisa
 hi lešwaku va humesa homu timbuti kumbe tihuku, va tlangela leſwi
 a nga thumba thevele ya vakokwa wa yena.

Nanga se yi hetile ntirho wa yona. Mufana o tshama na nanga,
 va famba-famba ſwinwe, hi yena a ~~x~~ rhumiwaka ku famba a tſela
 mirhi ya yona. Tindzhawu tinwana ku rhumiwa yena a ya tshungula,
 i nanga, yi tiyile. Loko va ta hambanelo makumu o fanele ku thyiwa
 vito ra vunanga, leri a nga ~~tamxx~~ tiviwa ha rona.

83.

Ta magandzelo

Ha ha ku vula lešwaku va-ka- "Mirindza nhlanga", va nga va
 ka Makhuvele, va kumile rihlanga ri tshoviwile, kutani va dlaya
 munhu loyi a ri tshoveke, va tlhela va vitanana ku ta rila ni ku
 tſhavelela rihlenga leri. Switano ni le ka va-ka-homu, na vona

/i nkosi.....

i nkosi lo'wukulu loko va nga tshuka va kuma homu yi file.

Siku ri kona, leri kunene va fanekeleke ku dlaya homu ha rona. I ſirilo le'ſikulu, kambe ſwi ta endliwa hi ſikhongelo ni ſitſhavu le'ſikulu, na kona tinganakana ta ka vona tiri kona siku rero.

A hi voneni hi laha va endlaka ha kona loko va ta ka va humesa gandzelo. Vanhu valovo, va ka homu, a va navela ku fuwa ku tlurisa vanwana, na kona ku twakala vona e tikweni leſwaku hi vona va nga

84. na tihomu to tala, mavele yo tala na ſwinwana.

Kambe loko vo vona ſweſwo ſwi nga va teri, va fanele ku hlengeletana va humesa gandzelo. Nkulukumba wa le riſakeni ra kona hi yena la fanekeleke ku thethelela siku rero.

E ku sunguleni ku tisiwa homu, le'yi fanekeleke ku humeseriwa gandzelo. Nkulu wa vona o ta teka mukwana, a dlaya, vanhu va nwı khomerile yona. Siku rero na vavasati va fanekele ku va kona.

Loko va hetile ku yevula va boſile ſwa le ndzeni, nkulukumba o ta teka n̄swanyi, kutani va ya na wona hikwavo e sirheni ra tata wa

85. khale; loko va fikile kona, nkulukumba o ta teka n̄swanyi lowuya, a wu t̄shela kwalaho henhla ka sirha kutani a tlakusa rito a ku:

"Hi tihomu ta hina, na mavele ya hina na timbewu ta hina, hi ku humesela gandzelo hi leri, ri amukeri. Tihomu ta hina a ti tali ti hi tsandza no ti pfalela e ſwivaleni, mavele ya hina a tale a kondza a boſa na madulu. Tinyama na tona ti nga vuriwi ku tala ka tona, madzovo ya ſwhari le'ſwi dlayiweke siku rinwana na rinwana a tata miri a nembelela ku vonaka leſwaku ku dyiwa nyama siku rinwana ne rinwana laha ka hina. Vana va hina va va le'vanyi-

86. ngi vanwana va pfanga vo t̄sha tintiho hi ndzilo hi ku tshandzeka ku va hlayisa hikokwalaho ka ku tala ka vona. Hambi hi mi humesela magandzelo siku rinwana ne rinwana, a mi na mhaka na hina, a mi hi fuwisi; kasi vanwana va fuwisiwa hi ſwikwembu ſwa va ka vona mi holovela yini ſana? Mi lava nyama - ke? Hi yaleyi hi mi nyikaka yona. Mi lava byalwa? Hi byebyo, byalwa vusilwa, vitananani mi ta ta nwa, mi ri karhi mi ſekelana nyama yaleyi hi nga mi nyika yona mi avelana yona hi vutlhari lebyi mi nga na byona; fole na

87. rona hi leri, siyelenani, mi pangelelani e tinhunguvanini ta nwina,

/ti tala.....

s387

ti tala ti ko ti tlhemuka. Hi yingiseni."

Nkarhi walowo hikwavo va miyerile, na vana va mamisiwa lešwaku va nga tshuki va rila. La' vavanuna va ntluntlamile hi milenge, va hefemula ~~kw~~ khwatsi.

Kunene ku gandzela ka Va-Tshonga i ka khale, a ku sungulanga Šwešwi, i Šwilo lešwi a Šwi endliwa hi vakokwa va Šikandza-tsolo. Marito yo tala ya vona, na mavito lawa a va vitana mirhi ya vona ha wona, ya lahlekile hikuva a ku ri hava la'va hlayiseke Šwilo lešwi hikuva a ku pfumaleka vatsari. Hambi Šwiritano, loko nkarhi

88. wa ha ri kona, vanwana va ta famba va hlengeleta Šwilo Šwešwo, ngopfu va ta Šwi kuma hi ku famba va vutisa e ka vakhegulu na le ka vakhalabya. La'va nga ta nyikiwa ntiro walowo va fanekele ku va vanhu la'va nga ti tiviki ngopfu kambe va va vanhu la'va hanyaka^{ku} ku fana na vona nkarhinyana walowo.

Magandzelo ya Va-Tsonga a nga endliwe ntsena loko va navela ku fuwa, e, e, a endliwa e ka mintiro le'yo tala. Siku rinwana hi vonile la'va humeseke magandzelo loko va rima a rumbini laha ku nga fela mukhalabye. Nsimu yoleyo a yi nyikiwile rikota ra kona.

89. Hi loko a endla tsima, a vitana Šwipani Šwa tihomu Šwi ta ta rima. A a Šwekile byalwa le'byo tala.

Loko va nga si byinwa vakhalabye vambirhi va kile hi Šindzhekwan, va suka va kongoma laha ku nga na sirha. Hi ringetile ku va landzelela hi ya vona lešwi a va Šiendla; kambe a va ~~x~~ pfumelanga. Hi kombele hi wa hi matolo ku ri hi yavu kona, kambe a va pfumelangi, vo lo hi pfumelela ku yimela kulenyana na vona. Lešwi va Šwi vulavuleke a hi Šwi ~~kw~~ twanga ngopfu, kambe marito lawa a ya vulavuriwa a a ri yo kombela lešwaku mukhalabya a nga

90. tshuki a nyangatseka loko a twa huwa ya Šwikomu; na lešwaku ~~x~~ ntukulu wa vona hi yena la' nga endla byalwa lebyi va taka va ta byi suma, byalwa le'byi nga endliwa i bya tsima ro rima rhumbi ra kona.

Mpfula lembe rero a ku ri hava; mavele ya tŠwhile loko a rhumbuka. Hambi Šwiritaro siku rinwana hi vutisile mukhalabya loyi a nga ya humesa magandzelo siku leriya lešwaku hi yini mavele

a nga kumekangi! Yena a hlamula lešwaku i nandzu wa hina, hi nga ala hi nwi landzelela loko a ya humesa musumu wa ndzheko wa byalwa. Kutani mukhalabye loyi a va ya nwi sumela o karihile hikuva o twile ſwicingi ſwa milenge ni marito ya vanhu vambe, kutani o kwatile

91. a hisa mavele.

U tivonela loko u nga tshuka u yile laha va gandzelaka kona Va-Tsonga, siku rinwana va nga ſwi rivala va ku ~~endla~~ endla khombo. Kambe nkarhini lowu wa ſilungu, hayi, va thambile, va ngo ku venga ntseña.

Hi te magandzelo a humeseriwa ſwilo le'ſwo tala. Loko munhu a ha ku hlomisa nsati, ſwikkembu ſwa sumeriwa hlomisa rero; loko nwana a ha ku velekiwa, loko munhu a ha ku vuya e ku verengeni, loko ku laviwa ku dyiwa miroho na ſwifeki le'ſwintſwha, ſwilo ſweſwo a ſwi endliwe ntseña ſwi nga sumeriwanga ſwikkembu.

92. Swiyila ſwa ha ri kona e ka ſwinwana, ku fana na mavabyi, vamatlulane, Swiyila e henhlā ka tinsimu na le ka ſwiambalu.

Va-Tsonga va na ſitſhavu e henhlā ka tihlayisa e henhlā ka mavabyi. A hi vanhu vo randza ku enghena laha munhu a vabyaka kona. Va anakanya lešwaku munhu la' vabyaka a nga fa loko ku nghena-nghena vanhu. Hi hlamuserile e ku sunguleni timhaka ta va 'dangameno' na la va nga djitama kunene. Volavo, na loko va nga tshikiwa va hanya, va nga dlawi, a va fanekeri ku enghena laha ku nga na muvabyi la' vabyaka ngopfu. Vari va hisa, mavabyi o ta

93. hatla a fa. Nawu wunwana hi lowu! Loko wa ha ku teka nsati, loko kumbe wu ri nkarhi wa nwina wo lumula nwana, kumbe matolo a ku hlangene ni wansati, kumbe wansati a hlangene ni wanuna, munhu yaloye wo tano a nga tshuki a nghena laha ku nga na muvabyi; kambe loko a lava ku enghena, a ri karhi a ti tiva lešwaku & u endlile ſweſwo hi nga ſwi vula kwalaho henhlā, u fanekele ku tshova ribyanyi ro khoma, a fika a tlhoma muvabyi a mombyeni, hi le kusuhi na thavathava.

Va-Tsonga loko mi va vona va tſhava ku yisa vanhu e ka vadokodela va ya hlayisiwa hi vona, vari munhu o ta fika a fa,

94. hikuva la'va tirhaka kona va hlangana na vasati va vona a makaya

s387

lomu va etlelaka kona. Mhaka yaleyo a va yi twisisi na ſwitshanana. Mi nga anakanyi leſwaku va tſhava dokodela wa mulungu, e,e, ngopfu hi ſwoleſwo.

"Matlulana" i mhaka yinwana leyi Va-Tsonga va yi tſhavaka. Hi leſwaku loko nwina vavanuna mi tivene na wansati wunwe, kumbe nhwana o tshama a hunguka a nga si tekiwa, kutani a ya tekiwa hi wa vumbirhi wanuna, x nuna la' nga hungikisa nhwana loyi a nga tshuki a tsemakanya e mutini wa loyi a nga teka nsati yaloye loko a vabya, loko a nga ta, kanwe-kanwe nuna luya a o ta raha ribayi -

95. hi leſwaku o ta fa.

Tinsimu ti na mpimo wo yimbeleriwa ka tona, u nga tshuki u yimbelela risimu ra rifu loko ku ri karhi ku tshakiwile, u hlola yini? Loko u nga tshuka u endlile ſweſwo, u ta vuriwa noyi l'a loyaka na nhlikanhi. Loko. Vafundzhisi va dyondzisa tinsimu ta ku lahla vanhu, a ri ri khombo le'rikulu e ka Va-Tsonga, a va ri ku hloleriweni lo'kukulu ſwinene. Kambe ma tiva a va nga vuri le'ſwo va tſhava a vo miyela.

E ka ſwiambalu na kona ku na milawu ya ſwona. U nga tshuki u boha buruku ya wena hi ringoti kumbe ridzwa, u ta dlaya vanhu 96. hi ſiviti. Vari: "Wa hlola," loko u ri na nsati o ta ku byela leſwaku o tsakela leſwaku a hatla a fa.

U nga tshuki u byevula misisi ya wena hi nsinghu, u rila mani - ke? Swi endlifa loko ku file ſaka ra wena le'rikulu.

Swa ha ri kona ſwo tala leſwi hi nga tshalaka, kambe x vonani, vini a va randzi kuri munhu a tala ku tlurisa laha va pimeke kona. Hikwalaho hi ta kombela ku vulavula hi ku komisa e ka "ſwiyila" e ſikarhi ka Va-Tsonga. Nkarhi wunwana loko ſwi tsakisile vakulukumba va hina, va ta tlhela va lerisa leſwaku ku tsariwa ſwinwana. Nkarhin: 97. walowo va ta tsala va engetela e ka buku leyi hi ſwinwana ſwa leſwi ſwi saleke. Swa fana na ſwiyila ſwo famba e ndleleni, ſwo thamisa e hansi, ſwo pela milambu na ſwinwana ſwo tala-tala.

Kambo hi nga pfala buku ya hina a hi kombela ku vula ſwinwana leſwi nga ta tsakisa na ſwona a hi ſwo "yila," kambe ſwi khomene na ku yila hikuva loko munhu loko a nga ſwi endlange, wa sandziwa,

na kona o vuriwa ntlunya, hi lešwaku munhu l'a nga rivala, a nga doni — ſiphukuphuku.

Lešwi Va-Tsonga a va nga pfumeleri vana va vona va vanhwana

ku ya ſuſa na madjaha ya vona ri kondza ri ſa, madjaha na

98. vanhwana valavo a va ringeta kuri va kuma murhi lo'wu nga endlaka lešwaku vatſwari va ſwi rivala kumbe ku va etlerisa vurhango lebyi kulukumba. Ku na mišaka ~~mk~~ mirharhu ya mirhi yo tano:

1. Ntſila wa mhisi, hi le makuma ka wona,
2. Vurivata,
3. Byere.

Dzaha loko ri tiva lešwaku vatſwari va nhwana wa rona va nwiri ſisa ngopfu, ku va thambisa ka ſwona, u ta ya valavela "ntſila wa mhisi."

Ntſila lowu, a wu tirhisiwi hikwawo, kambe ku laviwa ntſena e makumu ka wona hi lex ſitſapileni. Djaha ri ta nyika

99. nhwana wa rona lešwaku a ta wu hisa na madyambu.

Loko va hetile ku lalela ſe va ſaſa va ri kari va orha ndzilo, vatſwari ni vana, nhwana loyi, u ta ya teka tihunyi a ta tshivelia.

Nkarhi walowo u ta teka ntſila walowuyane o wu hoſa ſwinwe k ni tihunyi kwalaho ndzilweni. Yena a nga ha thami kona l'a ſitikweni, o ta yimela a kule, kumbe o ta suka a ya lawini ra yena a ya teka vuhlalu kumbe a ti endla wo nge wo lava-lava ſwinwana a pima ku hela ka ku tſwha ka murhi lowuya. Kutani hikwawo va-lava va nga wu dzaha, ku etlela ka vona va to "dju" vurhongo, va nga ka va nga

100. twi loko munhu a enghena, kumbe a huma, kumbe hambi a lo ta a ta etlela kwalaho ndl̄wini va nga ka va nga nwri twi. "U va oſerile ntſila wa mhisi," i "hitana" rinwana ra Sitsonga hi lešwaku: "u va endle kuri va rivala. Vanhwanyana va Va-Tsonga va pfuneke hi mukhuva walowo loko va navela ku ya a ku duveni. U ri yini?

"Byere" i muri lo'wu wu dyeriwaka la'va nga na matimba yo "nyika" kumbe ku "pfumelela" ſilo. Loko vatſwari va tiva lešwaku titſara yo karhi a yi randzi ku pfumelela nwana loko va kombela ku nwri rhuma, va fanele ku "nwri dyela "byere" a ta ku "byterere,"

101. a pfumela.

"Marivata" i murhi lowu wu tſheleriwaka vana loko va lavu ku

K24 / 7 35*

10/cont s387

lumuriwa lešwaku va ta rivala mana wa wona na vele.

Twana lešwi va ſwi endlaka Va-Tsonga, loko djaha ri nyenyiwa. Ku laviwa ſimanga, kutani djaha rolero ri kangatela makatla, va ſi tlhavela kwelaho e nhlaneni. Vanhwana loko va twile ſweſwo, va ta ri randza djaha rero kutani.

Nhwana loko a pfumala mavele, u fanele ku ya rilela ſitsalala. I riſaka ra murhi wunwana lowu va nge loko u bile wona wa rivala.

Hi ta yima kwala hi nga ta tlula milawu. "Thu, - rhurha weſe!"

END S.387.